

Karakteristike



- Dekorativna štedljiva grejna pumpa u savremenom arhitektonskom stily Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Njen minimalisti?ki i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogu?nosti prilagodjavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji andoizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerdjaju?eg ?elika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog ?elika, glatke ili grube skinplate plo?e, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog ?elika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim senzorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
"Spremna za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC Standard i Power Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati, molimo pogledajte."
- DX VRF:
Spremno za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-ME	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX14-ME	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-ME	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX24-ME	1" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 DX27-ME	1" - 1/2"	
ZEN ECG 3000 DX27-ME	-	

Toplotna Pumpa - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-ME	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRF13-ME	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRF15-ME	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF20-ME	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF24-ME	1" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 VRF29-ME	1" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 VRF25-ME	1" - 1/2"	
ZEN ECG 3000 VRF25-ME	-	
ZEN ECG 3000 VRF29-ME	-	

